





AM



PM






Grad de perih 2 - Moderat

AM:**Tendència: perih de lauegi constant**

enDissabte 26 03 2022

**PM:****Tendència: perih de lauegi constant**

enDissabte 26 03 2022



Es condicions son primaueraus.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per generaument condicions favorables. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perih de lauegi aumentarà. (-) son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida petita a mejana. Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes mejanes. Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'ua persona.

Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primauera

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament un debilitament deth mantèth de nhèu.

Sustot als sectors deth sud i a mens nhèu dera acostumada.

Tendència

Es condicions demoren primaueraus. En cors dera jornada aument deth perih de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDissabte 26 03 2022

En fòrça endrets non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per en fòrça endrets condicions favorables. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà leugèrament ath long deth dia. Enes pales arribentes son possibles quauqu'uns lauegi fòrça umits aumens de mida petita. Enes sectors deth nòrd es endrets perilhosi son mès nombrosi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors bon. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tà formar ua crosta portanta. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes un debilitament deth mantèth de nhèu.

Tendència

Es condicions demoren primaueraus.